



Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 37/16

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 10,6 i 16.

Mjesto i datum: Nikšić, 28.03.2016.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA
NABAVKU**

Parija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u
generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou
Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju
i drenažu
Partija 3 : Zasun

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE.....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA.....	7
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU.....	13
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	14
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	15
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	16
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ.....	17
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	18
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	19
FINANSIJSKI DIO PONUDE.....	23
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA.....	32
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	33
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	34
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	35
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE.....	40
SADRŽAJ PONUDE	46
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	47
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	48

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU
JAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	Lice/a za davanje informacija: Darko Jevrić
Adresa: Vuka Karadžića 2 , Nikšić	Poštanski broj: 81 400
Sjedište: Nikšić	PIB (Matični broj): 02002230
Telefon: +382 40 204-169	Faks: +382 40 214-247
E-mail adresa: darko.jevric@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Robe

b) Opis predmeta javne nabavke

Nabavka roba za potrebe HE "Piva", i to:

Partija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou

Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju i drenažu i

Partija 3 : Zasun

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

31000000-6 Električni uređaji, aparati, oprema i potrošna roba I 42130000-9 Slavine, ventili i slični uređaji

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

po partijama:

Parija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou	procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om	18.000,00€
Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju i drenažu	procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om	10.000,00€
Partija 3 : Zasun	procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om	5.000,00€
	UKUPNO:	33.000,00€.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza:

uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je HE „Piva”.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

tehničku dokumentaciju: Izvod (dio) iz kataloga.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 19.04.2016. godine do **11:00 sati**.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Vuka Karadžića br. 2, Nikšić.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Vuka Karadžića br. 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 19.04.2016. godine u **12:00 sati**, u prostorijama EPCG na adresi Vuka Karadžića br. 2, Nikšić.

Rok za podnošenje ponuda je skraćen sa 37 na 22 dana iz razloga urgentnosti predmetne javne nabavke robe koja je deficitarna roba u HE „Piva”, a ista je od izuzetnog značaja za normalno funkcionisanje i proizvodnju električne energije. Za obezbjeđenje pogonske spremnosti i sigurnosti rada hidroelektrana, neophodno je posjedovati minimum rezervnih djelova.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 (šezdeset) dana od ispostavljanja fakture za izvršene usluge.

Način plaćanja je: virmanski.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka iz ovog Ugovora.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Parija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Jednokrilni nadgradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 600x600x300 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	1
2.	Jednokrilni nadgradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 800x800x300 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	2
3.	Jednokrilni nadgradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 800x600x300 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	2
4.	Jednokrilni ugradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 700x640x200 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	1
5.	Jednokrilni ugradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 720x630x200 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	1
6.	Dvokrilni ugradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 660x1340x200 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 55.		kom.	1
7.	Jednokrilni razvodni ormar od poliestera sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 400x400x200 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	1
8.	Dzep za dokumentaciju, format A4, montaza ljepljivom trakom na vrata ormara		kom.	6
9.	Dzep za dokumentaciju, format A5, montaza ljepljivom trakom na vrata ormara		kom.	6
10.	Tropolni rastavljač snage 80 A, 400 V AC, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	1
11.	Tropolni rastavljač snage 63 A, 400 V AC, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	1
12.	Tropolni rastavljač snage 40 A, 400 V	Schneider ili ekvivalent	kom.	4

	AC, montaža na DIN šinu			
13.	Tropolni rastavljač snage 25 A, 400 V AC, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	7
14.	Tropolni rastavljač snage 16 A, 400 V AC, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	1
15.	Tropolni automatski osigurač 16 A, tip „C“, 400 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	10
16.	Tropolni automatski osigurač 6 A, tip „C“, 400V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	9
17.	Dvopolni automatski osigurač 20 A, tip „C“, 240 V DC, 6 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	3
18.	Dvopolni automatski osigurač 10 A, tip „C“, 240 V DC, 6 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	10
19.	Dvopolni automatski osigurač 6 A, tip „C“, 240 V DC, 6 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	18
20.	Dvopolni automatski osigurač 4 A, tip „C“, 240 V DC, 6 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	8
21.	Jednopolni automatski osigurač 16 A, tip „C“, 230 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	45
22.	Jednopolni automatski osigurač 10 A, tip „C“, 230 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	95
23.	Jednopolni automatski osigurač 6 A, tip „C“, 230 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	14
24.	Jednopolni automatski osigurač 4 A, tip „C“, 230 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	8
25.	Analogni voltmetar, 72x72 mm, 0-300 V DC, montaza na vrata ormara		kom.	8
26.	Analogni voltmetar, 72x72 mm, 0-500 V AC, montaza na vrata ormara		kom.	9
27.	Grebenasta volt-metar preklopka 10 A, 400 V AC (0-L1-L2-L3-L1L2-L2L3-L3L1), Ø 16, 30x30 mm		kom.	9
28.	Jednopolni STI nosiči osigurača za rastavne uloške dimenzija 8.5x31.5 mm, montaza na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	12
29.	Tropolni SBI nosači osigurača za rastavne uloške dimenzija 14x51 mm, montaza na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	10
30.	Rastavni uložak za STI nosače osigurača, 6A, 400 V AC, dimenzija uloška 8.5x31.5 mm	Schneider ili ekvivalent	kom.	10
31.	Rastavni uložak za STI nosače osigurača, 4A, 400 V AC, dimenzija uloška 8.5x31.5 mm	Schneider ili ekvivalent	kom.	10
32.	Rastavni uložak za SBI nosače osigurača, 32A, 500 V AC, dimenzije uloška 14x51 mm	Schneider ili ekvivalent	kom.	15
33.	Rastavni uložak za SBI nosače osigurača, 25A, 690 V AC, dimenzije	Schneider ili ekvivalent	kom.	20

	uloška 14x51 mm			
34.	Rastavni ulošci za SBI nosače osigurača, 10A, 690 V AC, dimenzije uloška 14x51 mm	Schneider ili ekvivalent	kom.	10
35.	Modularni kontaktor sa dva glavna mirna kontakta 2NC – 16A, upravljački napon kalema (A1-A2) - 230 V AC, montaza na DIN šinu		kom.	8
36.	Jednofazni transformator 230/24 V AC , 200 VA	Schneider ili ekvivalent	kom.	6
37.	Kablovski kanal PVC 80x60 (VxŠ), perforirani		m	16
38.	Kablovski kanal PVC 80x40 (VxŠ), perforirani		m	16
39.	Jednopolna češljasta sabirnica 80 A, 12 modula, širina modula 18mm, sa bočnim poklopcima	Schneider ili ekvivalent	kom.	2
40.	Dvopolna češljasta sabirnica 80 A, 12 modula, širina modula 18mm, sa bočnim poklopcima	Schneider ili ekvivalent	kom.	10
41.	Tropolna češljasta sabirnica 80 A, 12 modula, širina modula 18mm, sa bočnim poklopcima	Schneider ili ekvivalent	kom.	12
42.	Komplet od 40 priključaka za neiskorišćene priključne sabirnica	Schneider ili ekvivalent	kom.	1
43.	Fleksibilna kanalica za prenos kablova na vrata, L=500 mm, Ø 19 mm		kom.	12
44.	Bakarna sabirnica dimenzija 20x3 mm		m	3
45.	Potporni izolator sa unutrašnjim i spoljašnjim navojem, 2xM6, 1.5 kV		kom.	18
46.	Vremenski relej sa funkcijom zakasnjelog uključanja, 240 V DC, 2 C/O preklopna kontakta, vremensko zatezanje 0-60 sec.		kom.	2
47.	Tropolni kontaktor 3P (3NO), 25 A, upravljački napon kalema 250 V DC, sa mirnim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC	Schneider ili ekvivalent	kom.	2
48.	Svjetiljka za rasvjetu ormara sa magnetom, 230 V AC, sa prekidačem za uključanje-isključanje		kom.	9
49.	Jednopolna grebenasta sklopka 10 A, 230 V AC položaj 0-1, Ø 16, 30x30mm		kom.	32
50.	Dvopolna grebenasta sklopka 10 A, 220 V DC, položaj 0-1, Ø 16, 30x30mm		kom.	6
51.	Dvopolna grebenasta sklopka 25 A, 220 V DC, položaj 0-1, Ø 16, 30x30mm		kom.	3
52.	Montažna perforirana DIN šina, dužina 2m		kom.	10

53.	Montažni kosi nosač DIN šine		kom.	6
54.	Kablovske PG -13.5 uvodnice sa maticom		kom.	250
55.	Kablovske PG -16 uvodnice sa maticom		kom.	30
56.	Kablovske PG -29 uvodnice sa maticom		kom.	20
57.	Fleksibilni PVC-om izolirani provodnik P/F, 1.5 mm ² , plava boja		m	100
58.	Fleksibilni PVC-om izolirani provodnik P/F, 2.5 mm ² , crna boja		m	100
59.	Fleksibilni PVC-om izolirani provodnik P/F 70 mm ² , crna boja		m	8
60.	Fleksibilni PVC-om izolirani provodnik P/F 70 mm ² , plava boja		m	2
61.	Izolovana hilzna 1.5 mm ² , L=10 mm		kom.	1000
62.	Izolovana hilzna 2.5 mm ² , L=10 mm		kom.	1000
63.	Izolovana hilzna 4 mm ² , L=10 mm		kom.	100
	Dvostruka izolovana hilzna 1.5 mm ² , L=10 mm		kom.	200
64.	Dvostruka izolovana hilzna 2.5 mm ² , L=10 mm		kom.	200

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika;
- Izolovane češljaste sabirnice moraju imati odgovarajući korak u skladu da ponuđenjim automatskim osiguračima (jednopolni češalj za jednopolne AC automatske osigurače, dvopolni češalj za dvopolne DC automatske osigurače, trolpolni češalj za trolpolne AC automatske osigurače)
- Automatski osigurači treba da budu od istog proizvođača
- Kablovski kanali treba da budu iste boje
- Vremensko zatezanje vremenskog releja može da bude veće od 60 sekundi

Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju i drenažu

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Četkice za generator	Četkice za generator 40x32x50 E01B	kom.	100
2.	Fluorescentna sijalica T8 18W G13 590x26	Fluorescentna sijalica T8 18W G13 590x26 , neto dužina: 590 mm neto prečnik: 26 mm oblik: cijev prečnik: 26 mm snaga: 18 W nazivni napon: 230V lumen: 1050 lm temperatura boje: 6500K klasa energetske efikasnosti: B	kom.	500
3.	Motor reduktor serije BS10Z-SPECIAL BS10Z-74VH/P05LA20-ZW/EMV	Motor reduktor serije BS10Z-SPECIAL BS10Z-74VH/P05LA20-ZW/EMV P=0,125 kW U=230 V I=0,82 A Reduction 432,40 M2=154 Nm n2=4,7 ob/min n1=2000 ob/min	kom.	1
4.	Starteri za fluo cijevi	Starteri za fluo cijevi 4-22W	kom.	500
5.	Razvodna kutija IP67	Razvodna kutija IP67, dimenzija: 110x110x65 mm, montaža na zid	kom.	20
6.	Tropolni automatski osigurač 10 A	Tropolni automatski osigurač 10 A, tip „C“, 400 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	kom.	5
7.	Tropolni automatski osigurač 16 A	Tropolni automatski osigurač 16 A, tip „C“, 400 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	kom.	3
8.	Tropolni automatski osigurač 20 A	Tropolni automatski osigurač 20 A, tip „C“, 400 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	kom.	3
9.	Tropolni automatski osigurač 25 A	Tropolni automatski osigurač 25 A, tip „C“, 400 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	kom.	3
10.	Dvokanalni mikroprocesorski termoregulator	Dvokanalni mikroprocesorski termoregulator MR202	kom.	1
11.	Signalna sijalica	Signalna sijalica tip BA9S, 24 V DC, 4W	kom.	50
12.	Svjetlosni blok ZBV M1	Svjetlosni blok sa umetnutim LED-om, bijela, 230 V AC, tip ZBV M1	kom.	10
13.	Signalana sijalica T1 ¼ Bi Pin	Signalana sijalica T1 ¼ Bi Pin, 60V, 20 mA, Ø 4.2 mm, L=14 mm, CC-2F	kom.	200

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika;

Partija 3 : Zasun

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Zasuni	<p>Ovalni zasun PN 25, DN 350</p> <p>Dimenzione karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L = 550, - D =555, - K =490, - Ixn Ø34(33) X 16. 	kom.	2

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika;

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-1248
Mjesto i datum: Nikšić, 23.03.2016.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) Flavio Bianco, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će EPCG AD Nikšić shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-3601 od 05.02.2016. godine i Ugovora o javnoj nabavci roba za HE „Piva”,
Partija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou, Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju i drenažu I Partija 3 : Zasun, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici..

Glavni finansijski direktor
Flavio Bianco
s.r.

¹ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA ²**

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-1246
Mjesto i datum: Nikšić, 23.03.2016.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) Flavio Bianco, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-3601 od 05.02.2016 godine za nabavku roba za HE „Piva”,

Parija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou, Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju i drenažu I Partija 3 : Zasun, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Flavio Bianco
s.r.

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević
s.r.

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-1247
Mjesto i datum: Nikšić, 23.03.2016.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) Flavio Bianco, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-3601 od 05.02.2016 godine za nabavku roba za HE „Piva”,

Parija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou, Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju i drenažu I Partija 3 : Zasun, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Darko Jevrić, dipl.pravnik;

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Bojana Tamindžija, dipl.ecc.;

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Mijo Gubić, dipl.el.ing.;

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Darko Rojović, dipl.el.ing.;

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Slaviša Bajčeta, dipl.maš.ing.

s.r.

...

³ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način: najniža ponuđena cijena=maksimalan broj bodova.

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda. Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli.

Broj bodova:
$$\frac{\text{najniža ponuđena cijena} \times 100}{\text{ponuđena cijena}}$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 37/16 od 28.03.2016 godine
za nabavku roba za potrebe HE "Piva"
ZA**

- Partija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou
- Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju i drenažu
- Partija 3 : Zasun

PODACI O PONUDI I PONUDAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁵

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁵ Tabele „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁶	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁷:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁷ Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

Parija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1.	Jednokrilni nadgradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 600x600x300 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	1				
2.	Jednokrilni nadgradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 800x800x300 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	2				
3.	Jednokrilni nadgradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 800x600x300 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	2				
4.	Jednokrilni ugradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 700x640x200 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	1				
5.	Jednokrilni ugradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 720x630x200 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	1				
6.	Dvokrilni ugradni razvodni ormar od čeličnog lakiranog lima sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 660x1340x200 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 55.		kom.	1				

7.	Jednokrilni razvodni ormar od poliestera sa montažnom pločom, dimenzija (VxŠxD) 400x400x200 mm, potrebno je da sadrži ne manju zaštitu od IP 66.		kom.	1				
8	Dzep za dokumentaciju, format A4, montaza ljepljivom trakom na vrata ormara		kom.	6				
9	Dzep za dokumentaciju, format A5, montaza ljepljivom trakom na vrata ormara		kom.	6				
10	Tropolni rastavljač snage 80 A, 400 V AC, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	1				
11	Tropolni rastavljač snage 63 A, 400 V AC, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	1				
12	Tropolni rastavljač snage 40 A, 400 V AC, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	4				
13	Tropolni rastavljač snage 25 A, 400 V AC, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	7				
14	Tropolni rastavljač snage 16 A, 400 V AC, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	1				
15	Tropolni automatski osigurač 16 A, tip „C“, 400 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	10				
16	Tropolni automatski osigurač 6 A, tip „C“, 400V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	9				
17	Dvopolni automatski osigurač 20 A, tip „C“, 240 V DC, 6 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	3				
18	Dvopolni automatski osigurač 10 A, tip „C“, 240 V DC, 6 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	10				
19	Dvopolni automatski osigurač 6 A, tip „C“, 240 V DC, 6 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	18				
20	Dvopolni automatski osigurač 4 A, tip „C“, 240 V DC, 6 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	8				
21	Jednopolni automatski osigurač 16 A, tip „C“, 230 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	45				
22	Jednopolni automatski osigurač 10 A, tip „C“,	Schneider ili ekvivalent	kom.	95				

	230 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu							
23	Jednopolni automatski osigurač 6 A, tip „C“, 230 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	14				
24	Jednopolni automatski osigurač 4 A, tip „C“, 230 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	8				
25	Analogni voltmetar, 72x72 mm, 0-300 V DC, montaza na vrata ormara		kom.	8				
26	Analogni voltmetar, 72x72 mm, 0-500 V AC, montaza na vrata ormara		kom.	9				
27	Grebenasta volt-metar preklopka 10 A, 400 V AC (0-L1-L2-L3-L1L2-L2L3-L3L1), Ø 16, 30x30 mm		kom.	9				
28.	Jednopolni STI nosiči osigurača za rastavne uloške dimenzija 8.5x31.5 mm, montaza na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	12				
29.	Tropolni SBI nosači osigurača za rastavne uloške dimenzija 14x51 mm, montaza na DIN šinu	Schneider ili ekvivalent	kom.	10				
30.	Rastavni uložak za STI nosače osigurača, 6A, 400 V AC, dimenzija uloška 8.5x31.5 mm	Schneider ili ekvivalent	kom.	10				
31.	Rastavni uložak za STI nosače osigurača, 4A, 400 V AC, dimenzija uloška 8.5x31.5 mm	Schneider ili ekvivalent	kom.	10				
32.	Rastavni uložak za SBI nosače osigurača, 32A, 500 V AC, dimenzije uloška 14x51 mm	Schneider ili ekvivalent	kom.	15				
33.	Rastavni uložak za SBI nosače osigurača, 25A, 690 V AC, dimenzije uloška 14x51 mm	Schneider ili ekvivalent	kom.	20				
34.	Rastavni ulošci za SBI nosače osigurača, 10A, 690 V AC, dimenzije uloška 14x51 mm	Schneider ili ekvivalent	kom.	10				
35.	Modularni kontaktor sa dva glavna mirna kontakta 2NC – 16A, upravljački napon kalema (A1-A2) - 230 V AC, montaza na DIN šinu		kom.	8				

36.	Jednofazni transformator 230/24 V AC , 200 VA	Schnaider ili ekvivalent	kom.	6				
37.	Kablovski kanal PVC 80x60 (VxŠ), perforirani		m	16				
38.	Kablovski kanal PVC 80x40 (VxŠ), perforirani		m	16				
39.	Jednopolna češljasta sabirnica 80 A, 12 modula, širina modula 18mm, sa bočnim poklopcima	Schnaider ili ekvivalent	kom.	2				
40.	Dvopolna češljasta sabirnica 80 A, 12 modula, širina modula 18mm, sa bočnim poklopcima	Schnaider ili ekvivalent	kom.	10				
41.	Tropolna češljasta sabirnica 80 A, 12 modula, širina modula 18mm, sa bočnim poklopcima	Schnaider ili ekvivalent	kom.	12				
42.	Komplet od 40 priključaka za neiskorišćene priključne sabirnica	Schnaider ili ekvivalent	kom.	1				
43.	Fleksibilna kanalicica za prenos kablova na vrata, L=500 mm, Ø 19 mm		kom.	12				
44.	Bakarna sabirnica dimenzija 20x3 mm		m	3				
45.	Potporni izolator sa unutrašnjim i spoljašnjim navojem, 2xM6, 1.5 kV		kom.	18				
46.	Vremenski relej sa funkcijom zakasnjelog uključanja, 240 V DC, 2 C/O preklopna kontakta, vremensko zatezanje 0-60 sec.		kom.	2				
47.	Tropolni kontaktor 3P (3NO), 25 A, upravljački napon kalema 250 V DC, sa mirnim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC	Schnaider ili ekvivalent	kom.	2				
48.	Svjetiljka za rasvjetu ormara sa magnetom, 230 V AC, sa prekidačem za uključenje-isključenje		kom.	9				

49.	Jednopolna grebenasta sklopka 10 A, 230 V AC položaj 0-1, Ø 16, 30x30mm		kom.	32				
50.	Dvopolna grebenasta sklopka 10 A, 220 V DC, položaj 0-1, Ø 16, 30x30mm		kom.	6				
51.	Dvopolna grebenasta sklopka 25 A, 220 V DC, položaj 0-1, Ø 16, 30x30mm		kom.	3				
52.	Montažna perforirana DIN šina, dužina 2m		kom.	10				
53.	Montažni kosi nosač DIN šine		kom.	6				
54.	Kablovske PG -13.5 uvodnice sa maticom		kom.	250				
55.	Kablovske PG -16 uvodnice sa maticom		kom.	30				
56.	Kablovske PG -29 uvodnice sa maticom		kom.	20				
57.	Fleksibilni PVC-om izolirani provodnik P/F, 1.5 mm ² , plava boja		m	100				
58.	Fleksibilni PVC-om izolirani provodnik P/F, 2.5 mm ² , crna boja		m	100				
59.	Fleksibilni PVC-om izolirani provodnik P/F 70 mm ² , crna boja		m	8				
60.	Fleksibilni PVC-om izolirani provodnik P/F 70 mm ² , plava boja		m	2				
61.	Izolovana hilzna 1.5 mm ² , L=10 mm		kom.	1000				
62.	Izolovana hilzna 2.5 mm ² , L=10 mm		kom.	1000				
63.	Izolovana hilzna 4 mm ² , L=10 mm		kom.	100				
64.	Dvostruka izolovana hilzna 1.5 mm ² , L=10 mm		kom.	200				
65.	Dvostruka izolovana hilzna 2.5 mm ² , L=10 mm		kom.	200				
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								
1) brojkama								
2) slovima								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju i drenažu

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1	Četkice za generator	Četkice za generator 40x32x50 E01B	kom.	100				
2	Fluorescentna sijalica T8 18W G13 590x26	Fluorescentna sijalica T8 18W G13 590x26, neto dužina: 590 mm neto prečnik: 26 mm oblik: cijev prečnik: 26 mm snaga: 18 W nazivni napon: 230V lumen: 1050 lm temperatura boje: 6500K klasa energetske efikasnosti: B	kom.	500				
3	Motor reduktor serije BS10Z-SPECIAL BS10Z-74VH/P05LA20-ZW/EMV	Motor reduktor serije BS10Z-SPECIAL BS10Z-74VH/P05LA20-ZW/EMV P=0,125 kW U=230 V I=0,82 A Reduction 432,40 M2=154 Nm n2=4,7 ob/min n1=2000 ob/min	kom.	1				
4	Starteri za fluo cijevi	Starteri za fluo cijevi 4-22W	kom.	500				
5	Razvodna kutija IP67	Razvodna kutija IP67, dimenzija: 110x110x65 mm, montaža na zid	kom.	20				
6	Tropolni automatski osigurač 10 A	Tropolni automatski osigurač 10 A, tip „C“, 400 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	kom.	5				
7	Tropolni automatski osigurač 16 A	Tropolni automatski osigurač 16 A, tip „C“, 400 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	kom.	3				
8	Tropolni automatski osigurač 20 A	Tropolni automatski osigurač 20 A, tip „C“, 400 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	kom.	3				
9	Tropolni automatski osigurač 25 A	Tropolni automatski osigurač 25 A, tip „C“, 400 V AC, 10 kA, montaža na DIN šinu	kom.	3				
10	Dvokanalni mikroprocesorski termoregulator	Dvokanalni mikroprocesorski termoregulator MR202	kom.	1				
11	Signalna sijalica	Signalna sijalica tip BA9S, 24 V DC, 4W	kom.	50				

12	Svjetlosni blok ZBV M1	Svjetlosni blok sa umetnutim LED-om, bijela, 230 V AC, tip ZBV M1	kom.	10				
13	Signalana sijalica T1 ¼ Bi Pin	Signalana sijalica T1 ¼ Bi Pin, 60V, 20 mA, Ø 4.2 mm, L=14 mm, CC-2F	kom.	200				
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								
3) brojkama								
4) slovima								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

Partija 3 : Zasun

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1	Zasuni	Ovalni zasun PN 25, DN 350 Dimenzione karakteristike: - L = 550, - D =555 - K =490, - Ixn Ø34(33) X 16.	kom.	2				
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								
1) brojkama								
2) slovima								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA⁹**

_____ (ponuđač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača _____ (ime i prezime i radno mjesto) _____, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj _____ od _____ godine za nabavku _____ (opis predmeta) _____, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

⁹ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

**DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I
KADROVSKE OSPOBLJENOSTI**

Dostaviti:

uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, PIB 02002230 i PDV 20/31-00112-1**, ž.r. 535-567-27 kod Prve banke Crne Gore, koju zastupa Flavio Bianco s jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **Ponudača** _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

Na osnovu Tenderske dokumentacije broj: 37/16 od 28.03.2016. godine za otvoreni postupak za nabavku robe - **Partija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou, Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju i drenažu i Partija 3 : Zasun**, Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____; Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj _____ od _____.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe - **Partija 1: Nabavka opreme za rekonstrukciju ormara u generatorskom, turbinskom komandnom i PPZ nivou**
Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za pobudu, signalizaciju i drenažu
Partija 3 : Zasun

Ponuda Isporučioca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____ € (_____ Eura).

PDV 19% u iznosu od _____ €.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____ € (_____ Eura).

U neto ponuđenu cijenu, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (pri čemu su u cijenu uračunati i troškovi špedicije i istovara robe, carine, takse i druge dažbine – što znači da padaju na teret Isporučioca). Isporučilac je dužan da o svom trošku obezbjeđi prijemno ispitivanje za ponuđene kablove. Svi troškovi ispitivanja, prevoza i smještaja padaju na teret Isporučioca. Naručilac će odrediti dva ovlašćena predstavnika koji će prisustvovati prijemnom ispitivanju.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:

- U roku od 60 (šezdeset) dana od dana isporuke svake pojedinačne tranše, virmanski.

Član 4.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

III ROKOVI

Član 5.

Isporučilac se obavezuje da će ugovorenu robu iz člana 1 ovog Ugovora isporučiti u roku od 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora, .

Mjesto isporuke je Pluzine – HE Piva.

Član 6.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju trebaju da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Isporučioca.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje ovlašćena lica Naručioca su u obavezi da sačine Zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.

Isporučilac će najmanje 2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Za Naručioca:

Direkcija za usluge

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-mail _____.

Direkcija za nabavku i logistiku

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-mail _____.

Original fakturu zajedno sa potpisanom otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, _____, u _____ za _____.

**Za Isporučioca,
U vezi isporuke**

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-mail _____.

U vezi sačinjavanja fakture

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-mail _____.

IV PRIMOPREDAJA

Član 7.

Isporučilac se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Prihvaćene ponude.

Isporučka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Isporučioca.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Isporučilac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Isporučilac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Član 8.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Isporučioca.

Isporučilac u garantnom roku odgovara Naručiocu za skrivene nedostatke isporučene robe iz ovog Ugovora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 9.

Naručilac se obavezuje:

- Da organizuje sve potrebne radnje u vezi isporuke odnosno primopredaje robe iz predmeta nabavke;
- Da dostavi Isporučioca informacije o ovlašćenom predstavniku koji će izvršiti primopredaju robe koja je predmet Ugovora;
- Da se prilikom utovara i transporta robe koja je predmet ovog Ugovora pridržava mjera zaštite na radu i zaštite životne sredine, u protivnom snosi odgovornost za nastale posledice i dužan je da o svom trošku otkloni iste;
- Da zajedno sa Isporučiocem sačini, potpiše i ovjeri Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom preuzimanju robe koja je predmet nabavke;
- Da pisanim putem obavijesti Isporučioca a sa informacijama u vezi mjesta i vremena preuzimanja robe koja je predmet ovog Ugovora;
- Da obezbijediti sve uslove za istovar odnosno primopredaju robe na lokaciji Naručioca;
- Da izvrši plaćanje na način i u roku kako je definisano ovim Ugovorom.

Član 10.

Isporučilac je obavezan:

- Da u saradnji sa Naručiocem organizuje primopredaju robe koja je predmet ovog Ugovora nakon potpisivanja ovog Ugovora;
- Da preda Naručiocu svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na robu iz ovog Ugovora;
- Da dostavi garanciju za dobro izvršenje posla.

V GARANTNI ROK

Član 11.

Garantni rok za robe koje su predmet ovog Ugovora je rok preciziran u ponudi Isporučioca i iznosi _____ mjeseci, a počinje teći od dana isporuke.

Isporučilac garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Isporučioca koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ako Isporučilac ne otkloni nedostatke u roku koji je usaglašen sa Naručiocem, Naručilac stiče pravo da sam otkloni nedostatak ili angažuje treće lice, kao i da izvrši nabavku i zamjenu određenog rezervnog dijela, s tim da je Isporučilac dužan da mu nadoknadi sve troškove po tom osnovu, bez gubitka prava na garantni rok.

Garantni rok miruje za vrijeme otklanjanja nedostataka, a u slučaju prepravke, popravke ili zamjene svi zamijenjeni dijelovi podliježu novom garantnom roku u trajanju od _____ počev od dana završetka popravke ili zamjene.

Isporučilac se obavezuje da otklanjanje nedostataka započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave kvara, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 sati u ostalim vremenskim terminima. U slučaju da nedostatak nije moguće otkloniti, Isporučilac je dužan neispravni automobil zamjeniti ispravnim.

VI RASKID UGOVORA

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Isporučilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada ovlašćena lica Naručioca ustanove, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Isporučioca;
- U slučaju da se Isporučilac ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- Ukoliko Isporučilac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Ukoliko Isporučilac postane nesolventan ili ode u stečaj.

VII OSTALE ODREDBE

Član 13.

Isporučilac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (promila) za svaki dan kašnjenja u isporuci automobila, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Član 14.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos od _____ € (_____ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka iz ovog Ugovora.

Isporučilac se obavezuje da po kompletno završenom poslu Naručiocu preda Garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, na iznos od _____ € (i slovima: _____ i ____/100 eura), odnosno 5% Ugovorene cijene.

Član 15.

Garancija za dobro izvršenje posla i Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku trebaju biti izdate od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili inostrane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca, odnosno Isporučioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Isporučiocu garanciju za dobro izvršenje posla.

Član 16.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11 i 57/14) ništav je.

Član 18.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 19.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC

PRODAVAC

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašteno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podgovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podgovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl.list CG" broj 42/11 i 57/14).)

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana¹⁰, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

¹⁰ u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

2. NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu.

3. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.